			Elements		Historical		Hydrocarbons										Leachable Metals																							
			Boron	Strontium	204Hg/202Hg Std Dev	204Pb/206Pb	F2 (C10-C16 Hydrocarbons)	F3-PAH	Total Hydrocarbons (C6-C50)	F2-Naphthalene	Chrom. to baseline at nC50	Gravimetric Heavy Hydrocarbons	TEH: (C16-C34)	TEH: (C34-C50)	TVH	TVH: (C6-C10 / BTEX CORRECTED)	Barium, extractable	Boron (B), Hot Water Ext.	198Hg/202Hg	198Hg/202Hg Std Dev	199Hg/202Hg	199Hg/202Hg Std Dev	200Hg/202Hg	200Hg/202Hg Std Dev	201Hg/202Hg	201Hg/202Hg Std Dev	204Hg/202Hg	204Pb/206Pb Std Dev	207Pb/206Pb	207Pb/206Pb Std Dev	208Pb/206Pb	208Pb/206Pb Std Dev	87Sr/86Sr	87Sr/86Sr Std Dev	Aluminium	Antimony	Arsenic	Barium	Beryllium	Bismuth
			mg/kg	mg/kg	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
MDL			2	10			20	20	20	20		500	20	20	10	10	5	0.1																	50	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2
Location	**Date**	**Depth (m)**																																						
APC	25-Mar-14		-	-	-	-	<25	-	<50	-	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4840	0.2	5.98	132	0.29	<0.2
ATR-AD1	26-Mar-14		-	-	-	-	<25	-	<50	-	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	0.11	3.67	53	<0.2	<0.2
ATR-D1	10-Mar-14		-	-	0.00646	0.05689	<25	<50	<50	<25	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	0.3359	0.0097	0.5685	0.00798	0.7767	0.00897	0.4437	0.01053	0.2478	0.00139	0.8062	0.00443	2.0181	0.00766	0.710724	0.0000469817	-	<0.2	3.08	67.5 - 273	<1	-
	10-Mar-14		3.6	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24-Mar-14		-	-	-	-	<25	-	<50	-	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4200	0.11	2.82	58.2	0.25	<0.2
ATR-FF-6	18-Mar-14		4.9 - 5	39 - 43	-	-	<20	122 - 131	214 - 226	<20	1	-	122 - 131	92 - 95	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3830 - 3950	0.16	4.62 - 4.8	86 - 88	0.28 - 0.31	<0.2
ATR-FF-7	19-Mar-14		<2	11	-	-	<20	<20	<20	<20	1	-	<20	<20	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1220	<0.1	1.42	22	<0.2	<0.2
ATR-WD1	25-Mar-14		-	-	-	-	<25	-	<50	-	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4830	0.2	4.24	72.7	0.26	<0.2
BL-031423-01	23-Mar-14		-	-	-	-	57	164	221	57	1	840	164	<37	<30	<30	37.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	6.04	234	<1	-
BL-031424-01	24-Mar-14		-	-	-	-	<38	228	308	<38	1	860	228	80	<30	<30	47.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	5.63	252	<1	-
BL-140325-01	25-Mar-14		-	-	-	-	<20	54	54	<20	1	<500	54	<20	<10	<10	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	6.53	198	<1	-
BL-140326-01	26-Mar-14		-	-	-	-	<31	47	47	<31	1	650	47	<31	<20	<20	33.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	5.91	176	<1	-
BL-140326-02	26-Mar-14		-	-	-	-	29	158	231	29	1	<500	158	44	<10	<10	36.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	6.04	320	<1	-
BL-140327-01	27-Mar-14		-	-	-	-	<20	<20 - 63	<20 - 63	<20	1	<500	<20 - 63	<20	<10	<10	28.1 - 39.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.2 - 0.26	4.46 - 5.7	126 - 185	<1	-
BL-140328-01	28-Mar-14		-	-	-	-	<20	31	31	<20	1	<500	31	<20	<10	<10	33.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	7.12	180	<1	-
BL-140330-01	30-Mar-14		-	-	-	-	535	-	3830	-	0	4770	2410	882	<250	<250	40.9	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7620	0.29	6.6	253	0.48	<0.2
BL-140330-02	30-Mar-14		-	-	-	-	53	-	359	-	0	<500	217	89	<20	<20	52.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8550	0.32	6.41	273	0.48	<0.2
BL-140331-01	31-Mar-14		-	-	-	-	118	-	863	-	0	<500	564	181	<40	<40	44.9	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8560	0.29	5.59	290	0.48	<0.2
BL-140331-02	31-Mar-14		-	-	-	-	99	-	441	-	0	<500	251	91	<10	<10	43.7	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6910	0.33	7.5	289	0.52	<0.2
DX SPILL	06-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV701	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.2	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300	0.46	8.48	171	0.67	<0.2
ENV702	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV703	30-Mar-14	0.2-0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800	0.15	1.61	170	0.59	<0.2
		0.45-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800	<0.1	2.57	125	0.45	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5220	0.16	1.62	153	0.27	<0.2
ENV704	30-Mar-14	0.2-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	<0.1	7.16	170	0.76	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.7	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,600	0.15	1.83	124	0.39	<0.2
ENV725	28-Mar-14	0.2-0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8910	0.39	23.1	326	0.64	<0.2
		0.47-0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	0.28	4	330	0.64	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2870	0.16	27.5	248	0.23	<0.2
ENV726	29-Mar-14	0.2-0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5530	0.14	1.7	70.8	0.28	<0.2
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9770	<0.1	1.22	84.8	0.27	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1280	<0.1	0.76	61.8	<0.2	<0.2
ENV727	29-Mar-14	0.2-0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5680	<0.1	0.78	88.9	<0.2	<0.2
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9830	<0.1	2.15	71	0.22	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1130	<0.1	0.65	42.7	<0.2	<0.2
ENV728	30-Mar-14	0.2-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200	0.15	3.14	252	0.59	<0.2
		0.41-0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,300	0.12	5.96	104	0.48	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2190	0.16	1.17	120	<0.2	<0.2
ENV729	30-Mar-14	0.2-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.2	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,100	0.12	3.23	258	0.69	<0.2
		0.4-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,900	0.17	6.29	150	0.47	<0.2
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.2	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3910	0.19	1.37	199	0.22	<0.2
PLC-DS	25-Mar-14		-	-	-	-	<25	-	<50	-	1	-	<50	<50	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4530	0.12	3.33	56.1	<0.2	<0.2
T1-BL-SS01	26-Mar-14		-	-	-	-	<20	<20	<20	<20	1	<500	<20	<20	<10	<10	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	4.68	163	<1	-

Metals

Location	Date	Depth (m)	Cadmium	Calcium	Cerium	Cesium	Chromium (III+VI)	Cobalt	Copper	Dysprosium	Erbium	Europium	Gadolinium	Gallium	Hafnium	Holmium	Iron	Lanthanum	Lead	Lithium	Lutetium	Magnesium	Manganese	Mercury	Molybdenum	Neodymium	Nickel	Niobium	Phosphorus	Potassium	Selenium	Silver	Sodium	Strontium	Thallium	Thorium
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
MDL			0.1	100			0.5	0.1	0.5								50		0.5	0.5		20	1	0.005	0.1		0.5		50	50	0.2	0.2	100	1	0.05	
APC	25-Mar-14		0.11	5670	-	-	8.27	5.67	6.17	-	-	-	-	-	-	-	13,600	-	5.53	6.99	-	2330	471	0.0242	0.59	-	13.7	-	301	397	<0.2	<0.2	<100	42	0.075	-
ATR-AD1	26-Mar-14		<0.1	15,900	-	-	6.72	5.29	2.82	-	-	-	-	-	-	-	8570	-	3.84	4.6	-	4010	257	0.0131	0.19	-	11	-	323	381	<0.2	<0.2	<100	31.9	0.054	-
ATR-D1	10-Mar-14		<0.5	-	47.1	1.4	6.73	4.6 - 5.1	5.2	2.71	1.58	0.71	3.11	7.4	9.9	0.5	-	23.3	<5	-	0.25	-	-	0.0115	<1	19.5	10.6	8.6	-	-	<0.5	<1	-	262.4	<0.5	7
	10-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24-Mar-14		0.13	116,000	-	-	7.59	4.19	5.52	-	-	-	-	-	-	-	10,700	-	5.03	8.79	-	19,700	393	0.0181	0.53	-	10.5	-	445	691	<0.2	<0.2	<100	162	0.062	-
ATR-FF-6	18-Mar-14		<0.1 - 0.11	10,800 - 11,400	-	-	7.89 - 7.98	5.76 - 5.85	4.41 - 4.53	-	-	-	-	-	-	-	11,000 - 11,300	-	4.85	4.69 - 5.24	-	3120 - 3140	250 - 252	0.0146 - 0.0195	0.37 - 0.42	-	11.2 - 11.4	-	385 - 402	520 - 534	<0.2	<0.2	<100	34.1 - 36.1	0.073 - 0.074	-
ATR-FF-7	19-Mar-14		<0.1	2220	-	-	3.2	2.41	1.86	-	-	-	-	-	-	-	4310	-	1.7	1.29	-	1180	82.1	<0.005	<0.1	-	4.29	-	187	156	<0.2	<0.2	<100	8.3	<0.05	-
ATR-WD1	25-Mar-14		0.12	59,000	-	-	9.16	5.28	5.61	-	-	-	-	-	-	-	11,700	-	5.15	8.11	-	10,800	336	0.0174	0.47	-	13.1	-	491	496	<0.2	<0.2	<100	89.1	0.069	-
BL-031423-01	23-Mar-14		<0.5	-	-	-	10.6	6.7	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	0.0382	<1	-	16.2	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-031424-01	24-Mar-14		<0.5	-	-	-	10.4	5.9	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	0.0411	<1	-	14.6	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140325-01	25-Mar-14		<0.5	-	-	-	9.88	9.1	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	0.0518	<1	-	16	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140326-01	26-Mar-14		<0.5	-	-	-	10.5	6.6	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	0.0317	<1	-	15.9	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140326-02	26-Mar-14		<0.5	-	-	-	9.05	5.6	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	-	-	0.0246	1.2	-	13.7	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140327-01	27-Mar-14		<0.5	-	-	-	11.2 - 12.3	5.9 - 6.4	8.5 - 9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5 - 7.6	-	-	-	-	0.0313 - 0.0358	<1	-	14.4 - 15.7	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140328-01	28-Mar-14		<0.5	-	-	-	10.9	7.6	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	0.0339	<1	-	17.2	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-
BL-140330-01	30-Mar-14		0.3	9550	-	-	12.2	6.93	11.8	-	-	-	-	-	-	-	13,700	-	7.66	8.37	-	3230	495	0.0431	0.9	-	18.1	-	508	563	0.37	<0.2	230	69.5	0.116	-
BL-140330-02	30-Mar-14		0.31	10,100	-	-	13.4	7.47	12.7	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	8.31	9.24	-	3500	530	0.0525	0.93	-	18.2	-	528	676	0.38	<0.2	250	78.6	0.117	-
BL-140331-01	31-Mar-14		0.39	11,400	-	-	12.8	6.51	11.7	-	-	-	-	-	-	-	14,700	-	7.93	8.91	-	3370	642	0.0518	0.99	-	16.4	-	618	739	0.43	<0.2	260	76.9	0.11	-
BL-140331-02	31-Mar-14		0.37	11,000	-	-	11.1	6.89	11.9	-	-	-	-	-	-	-	14,100	-	7.66	7.74	-	2950	569	0.0585	1.11	-	16.6	-	506	516	0.44	<0.2	260	87	0.117	-
DX SPILL	06-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV701	28-Mar-14	0-0.2	0.15	3210	-	-	26.6	9.36	21.8	-	-	-	-	-	-	-	23,600	-	11	10.8	-	4120	368	0.0405	0.87	-	28.8	-	483	1080	<0.2	<0.2	<100	18.1	0.172	-
ENV702	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV703	30-Mar-14	0.2-0.45	0.95	23,500	-	-	9.37	3.32	14.5	-	-	-	-	-	-	-	8770	-	6.67	7.54	-	1900	232	0.0898	0.55	-	11.7	-	3020	489	0.74	0.49	<100	54.6	0.103	-
		0.45-0.6	<0.1	3910	-	-	15.5	7.15	6.18	-	-	-	-	-	-	-	15,600	-	10.4	16.4	-	2670	217	0.0329	0.23	-	14.1	-	868	481	<0.2	0.21	<100	15.1	0.121	-
		0-0.2	2.08	27,700	-	-	3.53	3.46	8.75	-	-	-	-	-	-	-	10,300	-	5.04	2.58	-	1550	357	0.093	0.68	-	7.42	-	1670	504	0.39	0.21	<100	66.1	0.05	-
ENV704	30-Mar-14	0.2-0.4	0.33	3630	-	-	20.4	12.9	12.8	-	-	-	-	-	-	-	33,700	-	15	17.1	-	2670	1010	0.0605	0.89	-	16.4	-	1820	695	0.5	0.53	<100	15.4	0.192	-
		0-0.2	1.03	9560	-	-	13.8	3.8	10.6	-	-	-	-	-	-	-	13,400	-	7.72	11.1	-	2600	139	0.0771	0.49	-	12.3	-	1520	883	0.41	0.29	<100	25	0.158	-
ENV725	28-Mar-14	0.2-0.47	0.65	13,900	-	-	12.7	8.89	19.5	-	-	-	-	-	-	-	31,500	-	5.58	5.63	-	2130	375	0.0811	0.74	-	20.9	-	1560	490	0.66	<0.2	<100	54	0.097	-
		0.47-0.67	0.43	6680	-	-	24.3	5.61	19	-	-	-	-	-	-	-	18,600	-	9.05	12.7	-	3580	173	0.0854	0.26	-	20.5	-	721	912	0.43	<0.2	<100	28.2	0.181	-
		0-0.2	0.87	16,400	-	-	3.84	14	8.44	-	-	-	-	-	-	-	33,500	-	3.64	2.01	-	1650	1360	0.085	0.98	-	11.2	-	1760	1060	0.21	<0.2	100	62	0.053	-
ENV726	29-Mar-14	0.2-0.45	0.52	7520	-	-	5.62	2.74	14.4	-	-	-	-	-	-	-	6170	-	3.97	2.05	-	648	27.6	0.0715	0.71	-	8.06	-	1570	355	0.69	0.27	<100	19.2	0.089	-
		0.45-0.65	<0.1	940	-	-	46	3.02	3.55	-	-	-	-	-	-	-	8120	-	8.33	11.7	-	1790	47.1	0.0135	0.74	-	21	-	339	532	<0.2	<0.2	<100	6.2	0.116	-
		0-0.2	0.79	9200	-	-	1.65	1.77	5.77	-	-	-	-	-	-	-	3490	-	3.94	0.95	-	1040	206	0.0828	4.06	-	3.39	-	1180	808	0.23	<0.2	<100	24.7	0.06	-
ENV727	29-Mar-14	0.2-0.45	0.56	5270	-	-	6.08	1.29	10.2	-	-	-	-	-	-	-	3740	-	4.11	3.49	-	648	10.7	0.0312	0.14	-	4.34	-	1110	359	0.5	<0.2	<100	14.1	0.085	-
		0.45-0.65	0.14	1290	-	-	16.6	2.02	2.65	-	-	-	-	-	-	-	7990	-	7.6	13.7	-	1930	40.4	0.0125	0.2	-	7.68	-	727	670	<0.2	<0.2	<100	7.3	0.12	-
		0-0.2	0.69	6680	-	-	1.5	0.96	7.42	-	-	-	-	-	-	-	2380	-	3.66	0.79	-	586	133	0.0615	2.67	-	3.07	-	1140	571	0.25	<0.2	<100	15.4	<0.05	-
ENV728	30-Mar-14	0.2-0.2	1.17	34,900	-	-	10	7.4	18.7	-	-	-	-	-	-	-	13,900	-	6.53	10.1	-	2650	936	0.0619	1.08	-	15.4	-	1220	537	0.97	0.53	<100	71.9	0.119	-
		0.41-0.61	<0.1	3570	-	-	21	5.93	5.68	-	-	-	-	-	-	-	21,100	-	10.5	16.9	-	3550	191	0.0248	0.78	-	15.6	-	568	986	<0.2	<0.2	<100	16.1	0.126	-
		0-0.2	2.05	34,400	-	-	3.04	1.57	6.26	-	-	-	-	-	-	-	4050	-	5.64	2.06	-	2870	263	0.0717	1.12	-	4.52	-	651	636	<0.2	<0.2	<100	62	<0.05	-
ENV729	30-Mar-14	0.2-0.4	1.65	25,400	-	-	14.5	6.16	17.4	-	-	-	-	-	-	-	15,100	-	7.06	11.4	-	2630	672	0.0438	0.85	-	18.5	-	1270	688	0.64	0.31	<100	53.6	0.087	-
		0.4-0.6	0.16	4440	-	-	20.4	9.79	7.83	-	-	-	-	-	-	-	21,200	-	11.1	14.2	-	3560	516	0.0184	0.72	-	18.1	-	429	1060	<0.2	<0.2	<100	20.3	0.119	-
		0-0.2	1.6	45,700	-	-	4.1	2.4	8.78	-	-	-	-	-	-	-	5640	-	3.09	2.38	-	3160	375	0.0635	0.81	-	7.95	-	1080	577	0.44	<0.2	<100	74.2	0.051	-
PLC-DS	25-Mar-14		<0.1	11,100	-	-	8.62	4.16	5.09	-	-	-	-	-	-	-	9830	-	3.93	5.92	-	3490	218	0.013	0.19	-	11.1	-	333	406	<0.2	<0.2	<100	25.2	<0.05	-
T1-BL-SS01	26-Mar-14		<0.5	-	-	-	15.7	6.8	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	0.0369	<1	-	20	-	-	-	<0.5	<1	-	-	<0.5	-

																		NORM			Organic / Inorganic Carbon				Particle Size					Physical Tests								
			Tin	Titanium	Praseodymium	Rubidium	Samarium	Tungsten	Uranium	Vanadium	Tantalum	Zinc	Terbium	Zirconium	Thulium	Ytterbium	Yttrium	Lead-210	Radium-226	Radium-228	CaCO3 Equivalent	Inorganic Carbon	TOC	Total Carbon by Combustion	Soil Particle Size (>75 um)	Clay % Texture	Sand % Texture	Silt % Texture	Texture	Moisture	B(a)P Total Potency Equivalent	Benzo[b+j]fluoranthene	C4 Benzanthracenes/Chrysenes	C4 Dibenzothiophenes	C4 Fluoranthenes/Pyrenes	C4 Naphthalenes	C4 Phenanthrenes/Anthracenes	LACR-Coarse
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	Bq/g	Bq/g	Bq/g	%	mg/kg	% dry weight	%	% by weight	% by weight	% by weight	% by weight	-	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
MDL			2	1					0.05	0.2		5									0.8	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1	-	0.1		0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Location	**Date**	**Depth (m)**																																				
APC	25-Mar-14		<2	48.5	-	-	-	-	0.511	14.4	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	0.21	2.52	2.7	-	11.1	81	7.9	1	29	-	0.028	-	<0.04	<0.04	0.301	<0.04	-
ATR-AD1	26-Mar-14		<2	79.5	-	-	-	-	0.382	11	-	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.83	0.7	0.37	1.1	-	5.1	90	5	1	26.6	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ATR-D1	10-Mar-14		<1	-	5.45	41.3	3.81	0.5	<2 - 2.1	9.4 - 47	0.6	28	0.48	393.7	0.24	1.7	16	<0.1	<0.1	<0.1	33.5	4.02	0.51	4.5	-	4.1	82	14	1	17.9	<0.02	<0.01	-	-	-	-	-	<0.05
	10-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24-Mar-14		<2	34.5	-	-	-	-	0.49	10.5	-	29.3	-	-	-	-	-	-	-	-	35.4	4.25	0.5	4.7	-	7.7	76	16.3	-	18.1	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ATR-FF-6	18-Mar-14		<2	48.7 - 55.1	-	-	-	-	0.528 - 0.529	13.5 - 13.7	-	30.2 - 32.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3 - 3.41	0.4 - 0.41	0.56 - 0.61	1	-	6	86 - 88	6 - 8	1	24.1 - 26.5	<0.02	<0.01	-	-	-	-	-	<0.05
ATR-FF-7	19-Mar-14		<2	48.4	-	-	-	-	0.17	5.27	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	0.17	0.13	0.3	-	<1	99.8	<1	1	21.3	<0.02	<0.01	-	-	-	-	-	<0.05
ATR-WD1	25-Mar-14		<2	45.1	-	-	-	-	0.496	13.6	-	35.3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.16	0.84	3	-	6.8	86	7.2	1	26.5	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
BL-031423-01	23-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	17.7	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	0.21	8.04	8.3	56.5	12.5	68	19.5	-	67.9	<0.02	<0.02 - 0.011	-	<0.04	<0.04	0.271	<0.055	<0.05
BL-031424-01	24-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	17.6	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	0.23	8.9	9.1	62.7	13.7	70	16.3	-	65.5	<0.02	<0.02 - 0.017	-	<0.04	<0.04	0.48	<0.08	<0.05
BL-140325-01	25-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	16.3	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48	0.18	6.63	6.8	67.8	8.4	80	11.6	1	39.3	<0.02	<0.01 - 0.01	-	<0.04	<0.04	0.214	<0.04	<0.05
BL-140326-01	26-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	17.9	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	0.14	5.9	6	69.1	9	78	13	-	50.9	<0.02	<0.02 - 0.011	-	<0.04	<0.04	0.255	<0.05	<0.05
BL-140326-02	26-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	17.5	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.74	0.21	13.7	13.9	57.5	9	74	17	-	28	<0.02	<0.01 - 0.017	-	<0.04	<0.04	0.525	<0.09	<0.05
BL-140327-01	27-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	18.8 - 18.9	-	35 - 38	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8 - 1.63	<0.1 - 0.2	3.14 - 5.07	3.1 - 5.3	58.6 - 61.4	10.4 - 10.8	70 - 73	16.6 - 19.2	-	38.1 - 48.6	<0.02	<0.01 - 0.021	-	<0.04	<0.04	<0.04 - 0.84	<0.04	<0.05
BL-140328-01	28-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	17.4	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	<0.1	3.64	3.6	64.3	10.3	72	17.7	-	33.1	<0.02	<0.01	-	<0.04	<0.04	0.042	<0.04	<0.05
BL-140330-01	30-Mar-14		<2	58.9	-	-	-	-	1.36	19.7	-	42.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22	0.15	6.81	7	59.4	-	-	-	-	95.8	-	0.115	<0.2	<0.2	<0.2	2.14	<0.3	-
BL-140330-02	30-Mar-14		<2	76.9	-	-	-	-	1.36	21	-	47.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.14	7.91	8	56.4	-	-	-	-	63.2	-	0.014	<0.04	<0.04	<0.04	0.297	<0.04	-
BL-140331-01	31-Mar-14		<2	57.1	-	-	-	-	1.4	20.1	-	51.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	0.11	11.8	11.9	46.6	-	-	-	-	77.7	-	0.016	<0.04	<0.04	<0.04	0.314	<0.04	-
BL-140331-02	31-Mar-14		<2	59.8	-	-	-	-	1.49	19.2	-	44.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	0.15	9.78	9.9	57.2	-	-	-	-	39.9	-	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	0.151	<0.04	-
DX SPILL	06-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV701	28-Mar-14	0-0.2	<2	59.2	-	-	-	-	0.754	34.1	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	0.11	1.79	1.9	35.7	-	-	-	-	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV702	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ENV703	30-Mar-14	0.2-0.45	<2	36.3	-	-	-	-	1.7	14.9	-	32.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34	0.16	29.4	29.5	-	-	-	-	-	76.5	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.45-0.6	<2	40.9	-	-	-	-	1.63	21.9	-	66.6	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	<0.1	2.95	3	20.7	-	-	-	-	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	18.8	-	-	-	-	0.705	10.4	-	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26	0.15	36.4	36.5	-	-	-	-	-	82.4	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV704	30-Mar-14	0.2-0.4	<2	34.5	-	-	-	-	2.28	37.8	-	51.2	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	<0.1	4.17	4.2	17.6	-	-	-	-	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	28.6	-	-	-	-	0.927	20.1	-	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46	0.18	17.8	18	6.9	-	-	-	-	73.4	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ENV725	28-Mar-14	0.2-0.47	<2	29.7	-	-	-	-	0.922	25.1	-	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	0.17	30.5	30.7	-	-	-	-	-	78.4	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.47-0.67	<2	46.3	-	-	-	-	1.31	31.2	-	53.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44	0.17	10.1	10.3	18.4	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	18.8	-	-	-	-	0.219	9.14	-	55.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82	0.22	30.7	30.9	-	-	-	-	-	81.3	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ENV726	29-Mar-14	0.2-0.45	<2	18.5	-	-	-	-	0.302	9.49	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.74	0.21	36.2	36.4	-	-	-	-	-	79.4	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.45-0.65	<2	48.2	-	-	-	-	0.377	16.4	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	<0.1	2.3	2.3	27.3	-	-	-	-	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	9	-	-	-	-	0.077	2.71	-	26.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33	0.16	42.4	42.6	-	-	-	-	-	92.4	-	<0.05	-	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	-
ENV727	29-Mar-14	0.2-0.45	<2	24.3	-	-	-	-	0.305	7.73	-	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	0.19	25	25.2	-	-	-	-	-	81.2	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.45-0.65	<2	49.6	-	-	-	-	0.354	14.3	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	<0.1	2.23	2.2	27.1	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	4.5	-	-	-	-	0.076	2.43	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	0.21	44.4	44.6	-	-	-	-	-	84	-	<0.02	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	-
ENV728	30-Mar-14	0.2-0.2	<2	56.9	-	-	-	-	3.64	17.2	-	39.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.15	20.9	21	-	-	-	-	-	63.5	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.41-0.61	<2	69.8	-	-	-	-	0.917	27.1	-	42.2	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.8	<0.1	1.13	1.1	14.8	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	16.3	-	-	-	-	0.239	5.21	-	54.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	0.17	27.1	27.2	-	-	-	-	-	71.3	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
ENV729	30-Mar-14	0.2-0.4	<2	49.4	-	-	-	-	2.07	20.7	-	52.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38	0.17	22.7	22.9	-	-	-	-	-	66.1	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
		0.4-0.6	<2	49.6	-	-	-	-	0.916	29.3	-	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.28	0.15	1.31	1.5	33.3	-	-	-	-	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<2	32.3	-	-	-	-	1.03	5.56	-	39.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98	0.24	24.4	24.6	-	-	-	-	-	75.8	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
PLC-DS	25-Mar-14		<2	44.6	-	-	-	-	0.36	12.1	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.53	0.42	0.78	1.2	-	6.8	86	7.2	1	39.8	-	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-
T1-BL-SS01	26-Mar-14		<5	-	-	-	-	-	<2	24	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	5.49	0.66	0.97	1.6	49.4	15.7	62	22.3	-	18.5	<0.02	<0.01	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.05

																																	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
			ACR-Fine	Biphenyl	1+2-Methylnaphthalenes	1-Methylnaphthalene	2-methylnaphthalene	Acenaphthene	Acenaphthylene	Anthracene	Benz(a)anthracene	Benzo(a)pyrene	Acridine	Benzo(e)pyrene	Benzo(g,h,i)perylene	Benzo(k)fluoranthene	C1 Acenaphthenes	C1 Benz(a)Anthracenes/Chrysenes	C1 Benzofluoranthenes/Benzopyrenes	C1 Biphenyls	C1 Dibenzothiophenes	Chrysene	C1 Fluoranthenes/Pyrenes	C1 Fluorenes	C1 Phenanthrenes/Anthracenes	Dibenz(a,h)anthracene	Dibenzothiophene	Fluoranthene	Fluorene	Indeno(1,2,3-c,d)pyrene	Naphthalene	Perylene	Phenanthrene
			mg/kg	mg/kg	ug/g	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
MDL			0.05	0.01		0.02	0.02	0.005	0.005	0.004	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Location	**Date**	**Depth (m)**																															
APC	25-Mar-14		-	<0.01	0.029	0.029	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.018	0.01	<0.01	0.01	0.016	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.014	0.082	<0.04	0.049	<0.01	<0.01	0.033	0.016	0.016	<0.05	0.146	0.024
ATR-AD1	26-Mar-14		-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.021	<0.01
ATR-D1	10-Mar-14		<0.05	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.005	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	10-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24-Mar-14		-	0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	0.012	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.012	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.017	0.023
ATR-FF-6	18-Mar-14		<0.05	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.005	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
ATR-FF-7	19-Mar-14		<0.05	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.005	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
ATR-WD1	25-Mar-14		-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.011	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.024	0.02
BL-031423-01	23-Mar-14		<0.095	<0.01	-	0.038	0.023	<0.01	<0.01	<0.008	<0.02 - 0.011	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	0.089	<0.04	0.054	<0.01	<0.01	<0.02 - 0.026	<0.02 - 0.014	<0.01	<0.02	0.092	<0.02 - 0.025
BL-031424-01	24-Mar-14		<0.095	<0.01	-	0.078	0.049	<0.01	<0.01	<0.008	<0.02 - 0.017	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.02 - 0.013	0.138	<0.04	0.087	<0.01	<0.01	<0.02 - 0.04	<0.02 - 0.025	<0.01	<0.02	0.097	<0.02 - 0.042
BL-140325-01	25-Mar-14		<0.05	<0.01	-	0.03	<0.02	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	0.069	<0.04	0.044	<0.005	<0.01	<0.01 - 0.02	<0.01 - 0.011	<0.01	<0.01	0.073	<0.01 - 0.019
BL-140326-01	26-Mar-14		<0.095	<0.01	-	0.04	0.025	<0.01	<0.01	<0.008	<0.02 - 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	0.077	<0.04	0.052	<0.01	<0.01	<0.02 - 0.024	<0.02 - 0.013	<0.01	<0.02	0.085	<0.02 - 0.023
BL-140326-02	26-Mar-14		<0.05	<0.01	-	0.06	0.036	<0.005	<0.005	<0.005 - 0.01	<0.01 - 0.019	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.05	<0.01 - 0.013	0.168	<0.04	0.103	<0.005	<0.01	0.015 - 0.048	<0.01 - 0.025	<0.01	<0.05 - 0.01	0.096	0.016 - 0.046
BL-140327-01	27-Mar-14		<0.05	<0.01 - 0.011	-	<0.02 - 0.142	<0.02 - 0.086	<0.005 - 0.013	<0.005	<0.004 - 0.018	<0.01 - 0.024	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01 - 0.018	<0.04 - 0.22	<0.04 - 0.051	<0.04 - 0.152	<0.005	<0.01	<0.01 - 0.062	<0.01 - 0.042	<0.01	<0.01	<0.01 - 0.302	<0.01 - 0.068
BL-140328-01	28-Mar-14		<0.05	<0.01	-	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.023	<0.01
BL-140330-01	30-Mar-14		-	<0.05	0.48	0.29	0.19	<0.05	<0.05	<0.05	0.098	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.081	0.68	<0.2	0.4	<0.05	<0.05	0.203	0.073	<0.05	<0.25	0.581	0.176
BL-140330-02	30-Mar-14		-	<0.01	0.053	0.032	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.012	0.087	<0.04	0.054	<0.01	<0.01	0.028	<0.01	<0.01	<0.05	0.079	0.022
BL-140331-01	31-Mar-14		-	<0.01	0.06	0.036	0.024	<0.01	<0.01	<0.01	0.014	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.011	0.095	<0.04	0.058	<0.01	<0.01	0.031	<0.01	<0.01	<0.05	0.086	0.027
BL-140331-02	31-Mar-14		-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	0.053	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	0.017	<0.01	<0.01	<0.05	0.093	0.014
DX SPILL	06-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV701	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV702	28-Mar-14	0-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
ENV703	30-Mar-14	0.2-0.45	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	0.017
		0.45-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV704	30-Mar-14	0.2-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
ENV725	28-Mar-14	0.2-0.47	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.063	<0.01
		0.47-0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
ENV726	29-Mar-14	0.2-0.45	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.365	<0.01
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.05	<0.14	<0.1	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.05	<0.2	<0.2	<0.2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.25	<0.05	<0.05
ENV727	29-Mar-14	0.2-0.45	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.246	<0.01
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.02	<0.057	<0.04	<0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.02	<0.08	<0.08	<0.08	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.1	<0.02	0.021
ENV728	30-Mar-14	0.2-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
		0.41-0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
ENV729	30-Mar-14	0.2-0.4	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
		0.4-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
PLC-DS	25-Mar-14		-	<0.01	<0.028	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	0.028	<0.01
T1-BL-SS01	26-Mar-14		<0.05	<0.01	-	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.004	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.01	<0.04	<0.04	<0.04	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.018	<0.01

																				Speciated Metals	Volatile Organic Compounds							Waste Characterizations
			Pyrene	Quinoline	Retene	C2 Benzofluoranthenes/Benzopyrenes	C2 Biphenyls	C2 Dibenzothiophenes	C2 Fluoranthenes/Pyrenes	C2 Naphthalenes	C2 Phenanthrenes/Anthracenes	C2 Fluorenes	C2 subd B(a)Anthracenes/Chrysenes	C3 Benzanthracenes/Chrysenes	C3 Dibenzothiophenes	C3 Fluoranthenes/Pyrenes	C3 Fluorenes	C3 Naphthalenes	C3 Phenanthrenes/Anthracenes	Chromium (hexavalent)	Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene (m & p)	Xylene (o)	Xylenes Total	Styrene	pH (Lab)
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	pH
MDL			0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.1	0.005	0.05	0.01	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1
Location	**Date**	**Depth (m)**																										
APC	25-Mar-14		0.049	<0.01	2.62	<0.04	<0.065	<0.04	<0.04	0.087	0.069	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.209	<0.05	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
ATR-AD1	26-Mar-14		<0.01	<0.01	0.012	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
ATR-D1	10-Mar-14		<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
	10-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24-Mar-14		<0.01	<0.01	0.222	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
ATR-FF-6	18-Mar-14		<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
ATR-FF-7	19-Mar-14		<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
ATR-WD1	25-Mar-14		<0.01	<0.01	0.072	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
BL-031423-01	23-Mar-14		<0.02 - 0.031	<0.01	4.73	<0.04	<0.05	<0.04	<0.04	0.092	0.082	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.189	<0.07	<0.15	<0.015	<0.15	<0.045	<0.15	<0.15	<0.3	<0.15	-
BL-031424-01	24-Mar-14		<0.02 - 0.047	<0.01	7.27	<0.04	<0.1	<0.04	0.042	0.234	0.129	<0.04	<0.04	<0.045	<0.04	<0.04	<0.04	0.348	<0.1	0.18	<0.015	<0.15	<0.045	<0.15	<0.15	<0.3	<0.15	-
BL-140325-01	25-Mar-14		<0.01 - 0.024	<0.01	3.72	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.072	0.062	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.148	0.047	<0.1	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
BL-140326-01	26-Mar-14		<0.02 - 0.029	<0.01	4.11	<0.04	<0.05	<0.04	<0.04	0.127	0.076	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.193	<0.07	<0.1	<0.01	<0.1	<0.03	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	-
BL-140326-02	26-Mar-14		0.014 - 0.057	<0.01	9.03	<0.04	<0.12	<0.04	0.058	0.19	0.14	0.051	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.31	<0.125	<0.1	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
BL-140327-01	27-Mar-14		<0.01 - 0.069	<0.01	0.017 - 11.5	<0.04	<0.04 - 0.157	<0.04	<0.04 - 0.074	<0.04 - 0.378	<0.04 - 0.201	<0.04 - 0.078	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 - 0.066	<0.04 - 0.564	<0.04	<0.1	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
BL-140328-01	28-Mar-14		<0.01	<0.01	0.653	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.1	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
BL-140330-01	30-Mar-14		0.253	<0.01	38.1	<0.2	<0.55	<0.2	0.24	0.73	0.68	0.24	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1.22	<0.5	<1	<0.13	<1.3	<0.38	<1.3	<1.3	<1.8	<1.3	-
BL-140330-02	30-Mar-14		0.034	<0.01	4.6	<0.04	<0.07	<0.04	<0.04	0.087	0.097	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.151	<0.07	0.16	<0.01	<0.1	<0.03	<0.1	<0.1	<0.14	<0.1	-
BL-140331-01	31-Mar-14		0.038	<0.01	5.45	<0.04	<0.075	<0.04	<0.04	0.093	0.103	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.183	<0.07	<0.2	<0.02	<0.2	<0.06	<0.2	<0.2	<0.28	<0.2	-
BL-140331-02	31-Mar-14		0.022	<0.01	2.87	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.046	0.057	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.045	<0.2	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
DX SPILL	06-Mar-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.89
ENV701	28-Mar-14	0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV702	28-Mar-14	0-0.2	<0.01	<0.01	0.099	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV703	30-Mar-14	0.2-0.45	<0.01	<0.01	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.45-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV704	30-Mar-14	0.2-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.01	<0.01	0.046	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV725	28-Mar-14	0.2-0.47	<0.01	<0.01	0.032	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.47-0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.01	<0.01	0.025	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV726	29-Mar-14	0.2-0.45	<0.01	<0.01	0.015	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.05	<0.01	0.328	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV727	29-Mar-14	0.2-0.45	<0.01	<0.01	0.076	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.45-0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.02	<0.01	0.061	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV728	30-Mar-14	0.2-0.2	<0.01	<0.01	0.105	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.41-0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.01	<0.01	0.068	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
ENV729	30-Mar-14	0.2-0.4	<0.01	<0.01	0.023	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.4-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-
		0-0.2	<0.01	<0.01	0.039	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
PLC-DS	25-Mar-14		<0.01	<0.01	0.122	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-
T1-BL-SS01	26-Mar-14		<0.01	<0.01	0.026	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.24	<0.005	<0.05	<0.015	<0.05	<0.05	<0.1	<0.05	-